

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОННААБЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭННТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чурапчинского районного Комитета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР

№ 136 (3936)

1970 жыл, Сэттиннь 17 күнэ
ОПТУОУННУК

Техсара 40 сэмэ
Сыыаата 2 харчы

Оройуон Советыгар 21 №-дээх Бэрэтээби уокурукка эбии быыбары ыытар туһунан

райсовет исполкомун быһаарыыта.

Оройуон Советын депутата тиб. Чепалова Елена Дмитриевна олбүтүнэн сибээстээн, Бэрэтээби 21 №-дээх уокурукка эбии быыбары сэттиннь 29 күнүгэр 1970 жыл баскымынныага аныырга.

Райсовет исполкомун председателе Р. БУРНАШЕВ.

Райсовет исполкомун секретара А. ЗАХАРОВ.

1970 жыл, сэттиннь 12 күнө.

Оройуон Советыгар 21 №-дээх Бэрэтээби уокурукка быыбары ыытар уокуруктаабы комиссия састаабын бигэргэтэр туһунан

Райсовет исполкомун быһаарыыта

«Саха АССР үлэһиттэрин депутаттарын оройуоннаабы, куораттаабы, сэлээннээхтээби уонна бөһүөлэктээби Советыгар быыбар туһунан балаһыанньа 29 уонна 30 ыстатыйаларыгар олобуран, общественнай тэрилтэлэр уонна үлэһиттэр общественнарын маанын представительтэртөн састааптаах комиссияны бигэргэтэргэ:

Слепцов Инокентий Филиппович — председатель, оройуоннаабы коммунистической тэрилтэттэн.

Игнатьев Николай Иванович — председатели солбуйааччы, үөрөх, үрдүкү оскуола уонна научнай учурдунулар профсоюзтарын оройуоннаабы тэрилтэттэн.

Макарова Ефдокия Павловна — секретарь, эргинэн үлэһиттэрин профсоюзун оройуоннаабы тэрилтэттэн.

Чепалов Андрей Николаевич — чилиэн, Субуруускай алтынан сохкоз профсоюзун рабочкомуттан

Макаров Федор Васильевич I — чилиэн, үөрөх, үрдүкү оскуола уонна научнай учурдунулар профсоюзтарын оройуоннаабы тэрилтэттэн.

Райсовет исполкомун председателе Р. БУРНАШЕВ.

Райсовет исполкомун секретара А. ЗАХАРОВ.

1970 жыл, сэттиннь 12 күнө.

ССРС Верховнай Советын палаталарын комиссияларыгар

ССРС Верховнай Советын уочараттаах сессиятыгар балаһыанньа сибээстээн, сэттиннь 12 күнүгэр Кремльга ССРС Верховнай Советын Союзун уонна Национальностарын Советтарын быһаарыыс-бюджетнай комиссияларын тегичат дыһааһаарыгар комиссиятын представительларын араас салаа үдэлэргэ уонна айыыга хариытабылыгар комиссияларын холбоһуктаах сүбэ мунуһахтара буолан ааста.

БРОШЮРАНАН ТАБЫСТА

Политической литература издательства «Улуу Октябрь» аныытын аныынан — коммунистический быһыытыгар дьон ааттаах брошюраны бачааһаа таһаарда.

Оно ССКП КК Политбюроутун чилиэна, ССКП КК секретара М. А. Сугаев Улуу Октябрьскай социалистической революции 53 сыла туолуутугар аналлаах холбоһуктаах үөрүүлээх мунуһаах сэттиннь толору текета бачааһаа.

ССТА.



НАРОДНАЙ СУУТ БЫЫБАРЫГАР БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАКТАРЫ ТЭРИЙЭР, ТУНУНАН

РАЙСОВЕТ ИСПОЛКОМУН БЫҺААРЫЫТА

«РОФОР оройуоннаабы (куораттаабы) народнай сууттары быыбары туһунан БАЛАҤЫАН-НЬА» 20, 21, 22 ыстатыйаларыгар олобуран, Чурапчы оройуонун народнай суутун быыбарыгар маанын учаастактары тэрийэргэ:

БАХСЫ НЭИЛИЭГЭ

1 №-дээх Алабардаабы быыбардыр учаастак (киинэ Чыппара) — урукку Алабар нэилиэгэ.

2 №-дээх Бахсытаабы быыбардыр учаастак (киинэ Толоон) — урукку Бахсы нэилиэгэ.

БОЛУГУР НЭИЛИЭГЭ

3 №-дээх Амтатаабы быыбардыр учаастак (киинэ Мындааабы) — Болугур нэилиэгэ.

КЫТААНАХ НЭИЛИЭГЭ

4 №-дээх Белолубскайдаабы быыбардыр учаастак (киинэ Арыылаах) — урукку Белолубскай нэилиэгэ.

5 №-дээх Кытаанахтаабы быыбардыр учаастак (киинэ Килэжэки) — Нарфенов аатынан биригээдэ.

МУГУДАЙ НЭИЛИЭГЭ

6 №-дээх Мугудайдаабы быыбардыр учаастак (киинэ Маралаабы) — урукку Мугудай нэилиэгэ.

7 №-дээх Дириннээби быыбардыр учаастак (киинэ Толой Дирингэ) — урукку Толой нэилиэгэ.

8 №-дээх Кундүллээби быыбардыр учаастак (киинэ Кундүл) — Кундүл нэилиэгэ.

ОДЬУЛУУН НЭИЛИЭГЭ

9 №-дээх Бабабатаабы быыбардыр учаастак (киинэ Урэх-Күөрэ) — Бабылай Алааһа, Урэх-Күөрэ уонна Сугуруулаах.

10 №-дээх Одьулууннаабы быыбардыр учаастак (киинэ Дьабыыла) — Дьабыыла, Таатта Чараһа, Тонгүргөстөөх, Бэргэ.

СОЛОВЬЕВ НЭИЛИЭГЭ

11 №-дээх Соловьевтаабы быыбардыр учаастак (киинэ Мырыла) — Соловьев нэилиэгэ.

СЫЛАН НЭИЛИЭГЭ

12 №-дээх Сыланнаабы быыбардыр учаастак (киинэ Уһун Күөл) — Уһун Күөл, Бөлүтэ, Саһыл фермата уонна Бэргэ биригээдэ.

13 №-дээх Улахан Күөллээби быыбардыр учаастак (киинэ Улахан Күөл) — Улахан Күөл биригээдэ.

14 №-дээх Түөйүтээби быыбардыр учаастак (киинэ Оуһур) — Наммаарыкы, Оуһур, Кытакы уонна Дьаарылаа.

ХАДААР НЭИЛИЭГЭ

15 №-дээх Уорбатаабы быыбардыр учаастак (киинэ Уорба) — Уорба, Саһыл өлбүт, Танинда.

16 №-дээх Хадаардаабы быыбардыр учаастак (киинэ Уруу Күөл) — Уруу Күөл, Кырыс уонна Улахан Сыһым.

БОЛТОНО НЭИЛИЭГЭ

17 №-дээх Болтонотобу быыбардыр учаастак (киинэ Аллара Харбала) — Аллара Харбала, Дьуодэ.

18 №-дээх Нындаадаабы быыбардыр учаастак (киинэ Кындаа) — Кындаа.

ХАТЫЛЫ НЭИЛИЭГЭ

19 №-дээх Хатылытаабы быыбардыр учаастак (киинэ Урэх-Күөрэ) — Урэх-Күөрэ уонна Сугуруулаах.

20 №-дээх Хайахсытаабы быыбардыр учаастак (киинэ Арыылаах) — Хайахсыт нэилиэгэ.

21 №-дээх Чакырдаабы быыбардыр учаастак (киинэ Толоон) — Чакыр нэилиэгэ.

22 №-дээх Хоптоботобу быыбардыр учаастак (киинэ Чычало) — урукку Хоптобото нэилиэгэ.

23 №-дээх Мэдьэхситээби быыбардыр учаастак (киинэ Мэдьэхсит) — урукку Мэдьэхсит нэилиэгэ.

24 №-дээх Новгородовтаабы быыбардыр учаастак (киинэ интернат-оскуола) — Муруп Тыммыһа, эргэ бөккөрүнэ, сататорий, интернат-оскуола.

25 №-дээх Чурапчытаабы быыбардыр учаастак (киинэ Культура оройуоннаабы дьаһа) — Чурапчы дариэбинэ.

Улэһиттэр депутаттарын Чурапчы оройуоннаабы Советын исполкомун председателе Р. БУРНАШЕВ.

Улэһиттэр депутаттарын Чурапчы оройуоннаабы Советын исполкомун секретара А. ЗАХАРОВ.

Сэттиннь 12 күнэ 1970 жыл.

„Луна-17“ автоматической станция Ый аттынаабы орбитаба

Урут биллэриллибитин курдук, сэттиннь 10 күнүгэр «Луна-17» автоматической станция Ыйга көтүү траекториятыгар таһаарыллыбыта. Станция Ыйга чугаһааныгар туормаһаанын ытыллыбыта, ол түмүгэр селеноцентрической орбитаба табыста. Көтүү программатынан Ый аттынаабы орбитаба хас да төгүллээн маневрдаһына көрүлэр. «Луна-17» станцияны кытта учугэй туруктаах радионан сибээс тутуһулар.

ССТА.

Куоталаһы көхтөөхтүк ытыллар

Эрилик Эристини атынан колхозка биригээдэлэр, фермалар уонна биригээлээх колхозтаахтар иһин эрдэлэригар бэрт хатыһымалаах социалистической куоталаһы ытыллар. Киин Кыһыл атымытын сыл сардаһааһыттан хардары-таары Хадаар уонна Хайахсыт биригээдэлэрэ маһылар.

Дьон дьулуурдарын ити курдук күүрдүү үлэсэ сэттиһиллэри аралла. Уон ый түмүгүнэн колхоз үүт валовой

маһын быһаарыы 113,3 бырыһыан толордо. Аһаардас Хадаар биригээдэттэр түөрт маһыныксыт иһин аһааһаан 2100-түү уонна онтон эрдүү үүт матылар. Онон Ый дойдуга 4065 центнер үүт быһаары таһынан туттарыһына.

Эти государственна атыһааһыныа, иһах сүөһүнү уонна сылгыны таһыһааһыныа көрдөрүүлэр иһааһаа сүөхтэр. Н. ФЕДОРОВ.

А. ЗАПАРА фотота.
ССТА фотохрониста.

боншурдос дүүлэг туруун ямин-
на көрөн көннөрөр эбээншэс-
уаэх. Оя да ийин салайлаачи,
буулан олоордоо дин.

Оройуон тытани хайзайыста-
батын туругар, нин саан үзэ
специалистарын үхэлэрээр-хам-
настаратар былаччы «иллати тей»
Ефремов А. В. сугар. Оройуон бу
сурүн саллаана кээкэ үүгсай си-
стиэмаларгаар алыһарат. Баты

Муныахаа үлэ эппит коммунистар сүрүн болромторун специалистары сапайыы туруга мөлүтөр, эппиатистерэ намыһаар туһаайдылар. Коммунист И. И. Кандинский этэ: «Уравнение начальнигиб, Ефремов сапайар, шигэр оролуун ситатэ суох төлөрөр. Кини мистэргэ тахсар итагастары бэлэбэт-көрбөт. Холбур, Чыап-чарага билигин устууга түрүөхтэх 20-ча суоҕу сурада суох сүппүтүн, маһар ынахтар таһыарды аһаадаларын, колхоз кистипки таржыһына суох киярбитин бэлэрин дуо? диин ыйытыыта кай, Ефремов: «Олору мин куннэ-та сизиркилээбэ көрө олорум үһү дуо? Ону мин олох билбиппин!» диин эппиттэтэ. Ити аата, кини сапайааччы буолан туран, олохтоох специалистары кытта сибээһэ суох үлэлэрин, кыраада ыйаадыбатын көрдөрөр. Бу колхозна экономическай үлэ мөлтөхтүн тариллэр. Маныаха эко-

Специалистар командиронкаттан кэлэн бараа отчуоту түбэрбөтүр. Ошон кишилер тоёо түһүлээх сырыны сымдыгытара билибөккө хаалар. Коммунист таб. Собакин С. А. управлениста—ол ата колхозтар уонна совхоз специалистарын сайдар, көпүрөөлүүр поско—кадрдар аттаран түрүүрүү сөбө суох дикт. Ол курдук сайдар дьоруура суох табаарыстар кылабынай специалистарынан ууланаллар. Таб. Ефремов исполкома, бөрөк көрүлгөр боппуруостары ардк специалистарга билиһиннэрэн ыратылан, баламнатан испет. Боппуруос сарсын көрүлгөри турдарына дьэ биридэ түтүм үөһө түһүү булар. Ол түмүгэр сита баламнатых, чочуллубатах сиккэй матырыйал кириэн тиэрмаары өргийэр эбатар болдоруу хаста да аһаран киллэриллэр, ардыгар балаантан да уһуллар түбэлтэлэр тахсаллар. Холубур, «Сельхозтехника» управлендэйдэ таб. Николаев А. Е. отчуота 3 ий устата соһулан бара, баламнатыхкэ балаантан уһуллубут. Бу биир эрэ түбэлтэ буолбатах. Дьүүленихтэххэ боппуруоһу көмүгэр баламнатан киллэрбөккэ хоһутаан эбатар балаантан уһуларга тиэрди ты хаһаайыстыбатын управленистын салаататын авторитетын тоһо үрдэтиэн сөбүй? Начальник таб. Ефремов исполкома кинирэр боппуруостарга ити курдук суолта биэрбөт. Итиннэ тэһэ баламнатан боппуруос матырыйалын «бегитмэлээх буоллахпына эрэ көрөөчүбүн» дикэн эиннаттир. Соторутуһа кылабынай агроном таб. Игнатъева Т. Д. исполкома баламнатан киллэрбит боппуруоһу дьүүлэһингэ таб. Ефремов ити боппуруос сита баламнатан, бэйата атаринни, сиккэйи муннааха кинирэн сэмэли сатыыра сөбө суох. Киши

Е. ГУЛЯЕВ.

Молдавияда биір бедер Гырбоскайдабы
свахары онгорор завод тутулан үлөз киридэ.
Предприятие адыс сага техниканан сәбиләниң.
Манна үлз бары процесстара механизация уонна
автомат күүһүннү төлөрүлүлүлөр.

Партия райкомун бюротн таһаарылдымбыт итэҕэстэри түргэн быриэмэ иһинэн туоратар быһаччы дьаһаллары ыларыгар партийнай тэрилтэ секретарын таб. Егоров В. Н. эбээһинэстэ.

Сельпозар бырабылмынныла-
ра юбилейдаах сый эбэһэтэллэ-
тибэлэрин толорор туһугар бары
диһаллары ыллалара маада.
И. ПОПОВ,
райпотребсоюз инструктора.

СНИМКИ: согу филтрдээхикнэ туттулар
автоматической линия уолсай нэстүүтэ.

Е. ДРАЙШНЕР фототв. ССТА фотохимикатв.

